



STANDARDNI INFORMACIONI LIST

KREDITNI PROIZVOD – PREMIUM FLEX

Naziv i adresa sjedišta društva	MKD FLEX CREDIT d.o.o. Banja Luka, Vase Pelagića 4, 78000 Banja Luka
Kontakt telefon	051 20 20 20
WEB stranica	www.flexcredit.ba
Vrsta usluge	PREMIUM FLEX kredit (za poslovnice na teritoriji RS i BD)
Korisnici i namjena kredita	
Korisnici kredita su fizička lica sa stalnim prebivalištem u Bosni i Hercegovini, sa stalnim ili određenim primanjima koja obezbjeđuju urednu otplatu kredita, uključujući i vlasnike poljoprivrednih gazdinstava. Klijenti mogu biti sva punoljetna fizička lica koja na dan dospeljeća posljednje rate kredita ne navršavaju više od 85 godina starosti. "PREMIUM FLEX" je nenamjenski kredit koje Društvo nudi klijentima putem poslovnih jedinica na teritoriji Republike Srpske i Brčko Distrikta. Ovoj vrsti proizvoda Društvo nije odredilo namjenu. Ovaj proizvod je prilagođen u dijelu omogućavanja većeg iznosa kredita, dužeg roka otplate i diferencirane kamatne stope prema iznosima kredita.	
Iznos usluge, oznaka valute, uslovi korištenja	
"PREMIUM FLEX" se odobrava na iznose od 1100 - 5000 KM. Kredit se isplaćuje Korisniku kredita uplatom iznosa kredita od strane Davaoca kredita u gotovini u filijalama Davaoca kredita javno objavljenim na zvaničnoj internet stranici www.flexcredit.ba . Društvo odobrava kreditne plasmane u KM, uz valutnu klauzulu u EUR-u. Valutna klauzula podrazumijeva da se novčana obaveza Korisnika/klijenta prilikom potpisivanja Ugovora o kreditu preračunava u EUR po važećem srednjem kursu Centralne banke Bosne i Hercegovine radi očuvanja realne vrijednosti i čitavo vrijeme tokom perioda otplate se veže za EUR. U slučaju promjene kursa Korisnik kredita preostale obaveze po kreditu plaća po obračunu konverzije prema kursnoj listi Centralne banke Bosne i Hercegovine na dan dospeljeća obaveza ili na dan izvršenja obaveza ukoliko se obaveza ne izvrši na dan dospeljeća. Korisniku kredita se za period od datuma isplate kredita do datuma stavljanja kredita u obračun, ukoliko se ta dva datuma razlikuju, obračunava interkalarna kamata, koja je jednaka nominalnoj kamatnoj stopi.	
Trajanje ugovora	
Od 2 do 18 mjeseci	
Nominalna kamatna stopa – NKS	
Nominalna kamatna stopa je fiksna. Nominalna kamata sa fiksnom kamatnom stopom podrazumijeva da se kamatna stopa ne mijenja u periodu važenja Ugovora. Obračun kamate, za cijelo vrijeme korištenja i trajanja kredita, vrši se proporcionalnom metodom, na bazi stvarnog broja dana u mjesecu, 365 dana godišnje.	
Visina ugovorene kamatne stope	
Nominalna kamatna stopa koju Društvo obračunava je 23 i 45% na godišnjem nivou, prema sljedećim iznosima kredita: - Za iznose kredita od 1100-3000 KM, nominalna kamatna stopa je 45% - Za iznose kredita od 3100-5000 KM, nominalna kamatna stopa je 23%.	
Grejs period	
Za ovaj kreditni proizvod nije predviđena mogućnost grejs perioda.	
Efektivna kamatna stopa – EKS	
Efektivna kamatna stopa uključuje nominalnu kamatnu stopu i interkalarnu kamatu (ukoliko je ista obračunata), troškove obrade kredita, troškove mjenica, trošak polise osiguranja i troškove ovjere dokumentacije ukoliko predstavljaju uslov za odobravanje kredita.	• Reprezentativni primjer za NKS 23%: EKS za kredit od 4.000 KM na rok otplate od 18 mjeseci iznosi 35.26% uz NKS od 23%, trošak naknade za ekspresno odobravanje od 2,59 % na iznos odobrenog kredita, trošak mjenice od 5,00 KM, trošak polise osiguranja 3,25% i trošak ovjere dokumentacije 3 KM*. • Reprezentativni primjer za NKS 45%: EKS za kredit od 1.900 KM na rok otplate od 18 mjeseci iznosi 67.03% uz NKS od 45%, trošak naknade za ekspresno odobravanje od 2,43 % na iznos odobrenog kredita, trošak mjenice od 5,00 KM, trošak polise osiguranja 3,25% i trošak ovjere dokumentacije 3 KM*.

	<i>*Trošak ovjere dokumentacije zavisi od nadležnog organa koji ovjerava dokumentaciju.</i>
Iznos i broj rata kredita i periodi u kojima dospijevaju	
Kredit se otplaćuje u jednakim mjesečnim anuitetima u broju koji zavisi od vremena na koji se ugovor zaključuje. Prva rata dospijeva narednog mjeseca i to na datum koji odgovara datumu u kojem je sačinjen otplatni plan i tako redom do konačne isplate. Iznos rate kredita od 4.000 KM na 18 mjeseci iznosi 270 KM.	
Naknade i troškovi koji proizilaze iz ugovora	
1. Naknada za ekspresno odobravanje je naknada za brzo odobrenje kredita koju primjenjuje Društvo. Naknada je fiksna u toku ugovorenog perioda i obračunava se na ukupan iznos odobrenog kredita. Iznos naknade je prikazan u specifikaciji naknada navedenoj u tabeli. Društvo korisniku kredita naplaćuje ovu naknadu raspoređenu po mjesecima u skladu sa otplatnim planom koji se uručuje korisniku kredita. 2. Mjenica 5,00 KM. Trošak mjenice je fiksna i nije uključen u ukupne troškove po ugovoru ukoliko je klijent dao saglasnost da obezbjeđenje po istom Ugovoru bude postojeća blanko mjenica izdata od strane Korisnika kredita, a koja je služila u svrhu obezbjeđenja kredita po otplaćenom kreditu. 3. Trošak polise osiguranja, vinkulirana u korist Davaoca kredita a izdata od strane Premium osiguranja a.d. Banja Luka. Premijska stopa osiguranja se naplaćuje prema godinama starosti klijenta osiguranika u trenutku zaključenja Ugovora o kreditu, i odobrenom iznosu kredita. 4. Trošak ovjere dokumentacije - trošak ovjere dokumentacije zavisi od potrebne dokumentacije koja predstavlja uslov za odobravanje svakog pojedinačnog kredita i cijene koštanja ovjere dokumentacije koja se razlikuje u zavisnosti od nadležnog organa kod kog se dokumentacija ovjerava.	
Informacija o obavezi korištenja notarskih usluga prilikom zaključenja ugovora o kreditu	
Korisnik kredita na ovom kreditnom proizvodu nema obavezu korištenja notarskih usluga prilikom zaključenja ugovora o kreditu.	
Informacija o obavezi zaključenja ugovora o sporednim uslugama povezanim sa osnovnim ugovorom	
Korisnik nema obavezu zaključenja ugovora o sporednim uslugama u vezi sa realizacijom ove vrste usluge.	
Kamatna stopa u slučaju kašnjenja u izmirenju obaveza i druge naknade koje se plaćaju u slučaju neispunjenja obaveza obaveza	
Zatezna kamata se plaća ukoliko Korisnik kredita obaveze iz Ugovora o kreditu ne izvršava u predviđenom roku. Na dospelje, a neizmirene obaveze gdje je od dospelja proteklo 15 dana, Društvo obračunava i naplaćuje zateznu kamatu od Korisnika kredita po kamatnoj stopi od 0,03% dnevno za RS i Brčko Distrikt i 10% na godišnjem nivou u FBiH, ali ne po većoj stopi od zakonske zatezne kamatne stope određene odgovarajućim zakonskim propisima. Društvo ne naplaćuje troškove slanja opomena za kašnjenje u otplati kredita. Trošak slanja opomene snosi Društvo, bez obzira da li je ovaj kredit odobren i isplaćen na teritoriji entiteta Republike Srpske ili Federacije Bosne i Hercegovine.	
Upozorenje u vezi sa posljedicama propuštanja izmirenja ugovorenih obaveza prema Društvu	
Davalac kredita zadržava pravo jednostranog raskida Ugovora o kreditu ako Korisnik kredita dostavlja lažne ili nepotpune podatke i dokumente, koristi kredit suprotno ugovorenoj namjeni, ne dozvoljava monitoring tokom otplate kredita od strane zaposlenika Davaoca kredita, ne dostavlja informacije i dokumente o promjenama vezanim za dokumentaciju na osnovu koje je vršena identifikacija i ocjena kreditne sposobnosti prilikom odobravanja kredita kao i promjenama sjedišta, adrese, mjesta prebivališta, ne plati dva uzastopna anuiteta (u cjelosti ili djelomično), uđe u postupak stečaja ili likvidacije, postane preteći insolventan ili njegovi poslovni i transakcioni računi budu blokirani, ne obezbjeđi zamjenu instrumenata obezbjeđenja na poziv Davaoca kredita, izloži Davoca kredita reputacionom riziku zloupotrebom korištenja proizvoda/usluga Davaoca kredita u svrhu pranja novca i finansiranja terorizma, bude pravosnažno osuđen za krivično djelo prevare, korupcije, organizovanog kriminala, kao i ako bilo kakva presuda, odluka, nalog za zapljenu ili izvršenje bude donesen ili izvršen nad bilo kojim sredstvima Korisnika kredita ili bilo koja sredstava koja su data na ime obezbjeđenja budu opterećena na drugi način. Kada se dogodi slučaj povrede Ugovora o kreditu, Društvo ima diskreciono pravo da objavi povredu Ugovora o kreditu od strane korisnika i aktivira instrumente obezbjeđenja, kao i da jednostrano raskine (otkaže) Ugovor o kreditu. Na dan raskida Ugovora o kreditu cjelokupan iznos kredita na način određen Ugovorom automatski dospjeva za naplatu zajedno sa pripadajućom kamatom i ostalim potraživanjima. U slučaju raskida (otkaza) Ugovora o kreditu, Društvo može po sopstvenoj ocjeni, a radi potpunog namirenja svojih potraživanja po Ugovoru o kreditu, realizovati svaki pojedinačno ili sve instrumente obezbjeđenja kredita koje je izdao Korisnik kredita. Davalac kredita je dužan uručiti Korisniku kredita opomenu u kojoj mu ostavlja rok od 15 dana za izmirenje dospjelih obaveza, a prije preuzimanja aktivnosti vezanih za raskid ugovora. U slučaju raskida (otkaza) Ugovora o kreditu, Društvo pisanim putem, preporučenom pošiljkom sa povratnicom obavještava Korisnika o raskidu Ugovora o kreditu, odnosno ukupnom dospjeću kredita dostavljanjem pisanog obavještenja na adresu klijenta, koja je navedena u Ugovoru o kreditu, odnosno na adresu o kojoj je Korisnik naknadno obavijestio Društvo. Korisnik kredita smatraće se obaviještenim o raskidu ugovora danom slanja obavijesti preporučenom pošiljkom na njegovu poslednju poznatu poštansku adresu ili putem elektronske pošte. Ugovor o kreditu će se smatrati raskinutim (otkazanim) i ukoliko Korisnik nije primio obavještenje o raskidu/otkazu zato što je promijenio adresu, a o promjeni iste nije blagovremeno obavijestio Društvo.	

Instrumenti obezbjeđenja ispunjenja obaveza sa redoslijedom i načinom izmirenja

Ugovorne strane su se sporazumjele da se kao instrument obezbjeđenja potraživanja po ovom Ugovoru izda jedna (1) bjanko mjenica od strane Korisnika kredita. Davalac kredita ovlašten je da upiše u mjenicu iznos i datum dospelja prema stanju duga za dospjele i neizmerene obaveze u skladu sa ovim Ugovorom.

Za sve iznose kredita dodatno obezbjeđenje kredita je polisa osiguranja izdata od strane Premium osiguranja a.d. Banja Luka vinkulirana u korist Društva. Polisa osiguranja izdaje se:

1. Za rizik smrti usljed bolesti ili smrti usljed nezgode-nedospjeli iznos glavnice kredita.
2. Za rizik gubitka radne sposobnosti preko 50% usljed bolesti ili nezgode-nedospjeli iznos glavnice kredita.
3. Za rizik gubitka posla - do 3 rate kredita/anuiteta (u slučaju da je klijent u trenutku zaključenja Ugovora o kreditu nezaposlen ili zaposlen na određeno vrijeme, ovaj rizik biće pokriven kada uslov zaposlenja na neodređeno bude ispunjen u cjelosti.

Davalac kredita aktiviraće polisu osiguranja prije drugih instrumenata obezbjeđenja, ali samo u slučajevima kada se steknu uslovi za njenu aktivaciju. U slučaju nemogućnosti aktiviranja polise osiguranja, Davalac kredita ima pravo da naplaćuje svoje dospelje potraživanje iz ostalih instrumenata obezbjeđenja i druge imovine Korisnika kredita.

Radi obezbjeđenja otplate novčanih obaveza po ovom Ugovoru, Korisnik kredita daje neopozivu izjavu da je saglasan da se zapljeni dio njegovih mjesečnih primanja odnosno daje saglasnost da se na njegovim mjesečnim primanjima (plata, penzija i druga podobna novčana primanja) uspostavlja administrativna zabrana u skladu sa odredbama Zakona o izvršnom postupku. Pravne posljedice uspostavljanja administrativne zabrane identične su pravnim posljedicama koje nastupaju sprovođenjem sudskog rješenja o izvršenju na mjesečnim primanjima dužnika. Ugovorne strane su saglasne da u slučaju neuredne otplate novčanih obaveza po ovom Ugovoru, Davalac kredita može iskoristiti instrumente obezbjeđenja Korisnika kredita i sudužnika sljedećim redoslijedom: aktiviranjem administrativne zabrane, aktiviranjem mjenice, pokretanjem sudskih postupaka po osnovu ugovorenih sredstava obezbjeđenja (mjenica, založno pravo na pokretnoj imovini, založno pravo na nepokretnosti – hipoteka). Prije aktiviranja sredstava obezbjeđenja Korisnik kredita će biti pismeno upozoren na mogućnost aktiviranja istih. Ukoliko je ovim ugovorom ugovoreno više sredstava obezbjeđenja koji predstavljaju osnov za pokretanje različitih sudskih postupaka, Davalac kredita nije vezan redoslijedom kojim su sredstva obezbjeđenja navedena u ovom Ugovoru prilikom pokretanja sudskih postupaka. Korisnik kredita obavezuje se da će se suzdržati od svih radnji kojima bi otežao ili onemogućio Davaoca kredita u namirenju njegovih potraživanja iz sredstava obezbjeđenja te da će bez odlaganja obavjestiti Davaoca kredita o svim okolnostima koje bi bile od uticaja na mogućnost namirenja potraživanja Davaoca kredita iz ugovorenih sredstava obezbjeđenja.

Ukoliko je Korisnik kredita dao saglasnost za obustavu na novčanim primanjima – penziji, u svrhu dodatnog obezbjeđenja urednog izvršenja obaveza po ovom Ugovoru, Davalac kredita će uputiti nadležnom Fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske zahtjev za uspostavljanje mjesečne obustave na predviđenom novčanom primanju, u skladu sa odredbama zakona kojim se uređuje izvršni postupak. Ova odredba primjenjivaće se samo u slučaju kada je Korisnik kredita dao svoju izričitu i neopozivu izjavu kojom pristaje da se na njegovom mjesečnom novčanom potraživanju prema nadležnom organu uspostave mjesečne obustave u cilju urednog izvršavanja novčanih obaveza.

Pravo korisnika na odustajanje od ugovora, uslovi i način odustajanja, visina troškova

Korisnik kredita ima pravo da odustane od zaključenog Ugovora, bez navođenja razloga za odustanak, u roku od 14 dana od dana zaključenja ovog Ugovora. Korisnik kredita je dužan da o svojoj namjeri odustanka od Ugovora obavjesti Društvo u pisanoj formi, pri čemu se datum prijema tog obavještenja smatra datumom odustanka od Ugovora. U slučaju odustanka Korisnika kredita od zaključenog Ugovora o kreditu, Društvo ima pravo na naplatu obračunate naknade za obradu kreditnog zahtjeva koja ne može biti veća od naknade u slučaju kada Korisnik ne odustane od kredita.

Pravo korisnika na prijevremenu otplatu kredita i pravo Društva na naknadu, te visina naknade

Korisnik kredita može izvršiti prijevremenu otplatu kredita, pri čemu Društvo ima pravo na objektivno opravdanu i ugovorenu naknadu troškova koji su direktno u vezi sa prijevremenom otplatom kredita. Društvo ima pravo i naplaćuje od Korisnika kredita objektivno opravdanu i ugovorenu naknadu u vezi sa prijevremenom otplatom kredita samo pod uslovom da se ista vrši kod kredita sa fiksnom kamatnom stopom i ako je iznos prijevremene otplate u periodu od godine dana veći od 5.000,00 KM za kredite odobrene u Republici Srpskoj. Za kredite odobrene u Federaciji Bosne i Hercegovine vrijedi da, kada se radi o prijevremenoj otplati kredita, naknada se može naplatiti pod uslovom da je prijevremena otplata izvršena u periodu tokom kojeg se primjenjivala fiksna nominalna kamatna stopa, a kod ugovora o kreditu čiji je predmet kupovina nepokretnosti ako je ugovorena fiksna ili promjenljiva nominalna kamatna stopa i ako je iznos prijevremene otplate kredita u periodu od godine dana veći od 20.000,00 KM.

Naknada za prijevremenu otplatu kredita ugovara se i obračunava do visine troškova nastalih zbog prijevremene otplate po stopi od:

- 1,00% iznosa kredita koji se prijevremeno otplaćuje i to ako je period između prijevremene otplate i roka ispunjenja obaveza iz ugovora o kreditu jednak ili duži od jedne godine,

- 0,5% iznosa kredita koji se prijevremeno otplaćuje i to ako je period između prijevremene otplate i roka ispunjenja obaveza iz ugovora o kreditu kraći od jedne godine. Naknada za prijevremenu otplatu kredita ni u jednom slučaju ne može biti veća od iznosa kamate koju bi korisnik platio za vrijeme od dana vraćanja kredita do dana kada je kredit po ugovoru trebao biti vraćen. Osnovica za obračun naknade iz prethodnog stava ovog člana čini ostatak duga (nedospjela glavnica) na dan prijevremen otplate. Naknada za ekspresno odobravanje kredita je naknada za brzo odobravanje kredita, koja se obračunava na ukupan iznos odobrenog kredita. Naknada za ekspresno odobravanje kredita se smatra dospjelom u trenutku zaključenja ugovora o kreditu, ali se u cilju olakšavanja plaćanja i izmirenja obaveza od strane korisnika kredita raspoređuje po mjesečnim anuitetima u skladu sa otplatnim planom koji se uručuje Korisniku. U slučaju prijevremene otplate kredita korisnik kredita je dužan da isplati cjelokupan preostali iznos naknade za ekspresno odobravanje kredita. Društvo ne naplaćuje naknadu za prijevremenu otplatu kredita.
Pravo na dobijanje podataka
Korisnik mikrokredita ima pravo da u toku procjene njegove kreditne sposobnosti od strane Društva u svakom trenutku besplatno dobije informaciju o rezultatima uvida u baze podataka Centralnog registra kredita (CRK) na osnovu kojih se utvrđuje kreditna sposobnost Korisnika.
Pravo na besplatnu kopiju nacrtu ugovora
Korisnik ima pravo da, bez naknade, prije zaključenja Ugovora o mikrokreditu dobije nacrt ugovora, radi razmatranja izvan prostorija Društva, pri čemu je obavezan da u roku od 3 dana usmeno ili pismeno obavijesti Društvo o zaključenju ugovora. U slučaju žalbi i prigovora klijent se može obratiti Društvu pisanim putem na adresu sjedišta Društva ili Ombudsmanu za bankarski sistem, pri Agenciji za bankarstvo na adresu Agencija za bankarstvo Republike Srpske, Vladike Platona 1/A, Banja Luka ili Agenciji za bankarstvo Federacije BiH, Zmaja od Bosne br. 47b, Sarajevo.
Period važenja uslova iz informacionog lista
Ponuda se smatra važećom 15 dana od dana uručenja klijentu.
Ostale informacije
Ostale informacije o proizvodu date su u Opštim uslovima poslovanja Društva. Uslovi iz Standardnog informacionog lista su važeći do njihovih izmjena koje se objavljuju na Internet stranici www.flexcredit.ba i u poslovnim prostorijama i organizacionim dijelovima Društva.

Specifikacija naknada za ekspresno odobravanje kredita prema iznosima i rokovima otplate:

IZNOS/ROK	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1100	2.96%	2.97%	2.95%	2.73%	2.85%	2.40%	2.65%	2.52%	2.19%	2.47%	2.00%	2.23%	2.46%	2.92%	2.44%	2.60%	2.00%
1200	2.92%	2.76%	2.92%	2.80%	2.67%	2.50%	2.65%	2.86%	2.72%	2.97%	2.36%	2.23%	1.93%	2.91%	1.72%	2.34%	2.28%
1300	2.88%	2.82%	2.89%	2.87%	2.97%	2.59%	2.65%	2.46%	2.40%	2.55%	2.67%	2.24%	2.55%	2.92%	2.34%	2.12%	2.51%
1400	2.99%	2.87%	2.87%	2.92%	2.81%	2.67%	2.65%	2.76%	2.84%	2.97%	2.93%	2.24%	2.09%	2.91%	2.87%	1.94%	2.70%
1500	2.95%	2.91%	2.85%	2.97%	2.66%	2.73%	2.65%	2.41%	2.55%	2.60%	2.36%	2.24%	2.62%	2.92%	2.26%	2.91%	2.87%
1600	2.92%	2.95%	2.83%	2.70%	2.91%	2.80%	2.65%	2.68%	2.93%	2.97%	2.61%	2.23%	2.21%	2.92%	2.72%	2.70%	1.90%
1700	2.89%	2.98%	2.82%	2.75%	2.78%	2.85%	2.65%	2.91%	2.67%	2.65%	2.83%	3.00%	2.68%	2.91%	2.19%	2.51%	2.10%
1800	2.97%	2.85%	2.81%	2.80%	3.00%	2.89%	2.65%	2.61%	2.99%	2.97%	2.36%	2.96%	2.31%	2.92%	2.61%	2.34%	2.27%
1900	2.84%	2.88%	2.80%	2.85%	2.87%	2.93%	2.65%	2.82%	2.76%	2.68%	2.58%	2.92%	2.72%	2.91%	2.99%	2.19%	2.43%
2000	2.92%	2.91%	2.99%	2.89%	2.76%	2.97%	2.65%	2.56%	2.55%	2.97%	2.77%	2.89%	2.39%	2.92%	2.52%	2.91%	2.57%
2100	2.99%	2.94%	2.97%	2.92%	2.95%	2.67%	2.65%	2.76%	2.84%	2.71%	2.94%	2.85%	2.75%	2.91%	2.10%	2.74%	2.70%
2200	2.96%	2.83%	2.95%	2.95%	2.84%	2.71%	2.65%	2.52%	2.64%	2.97%	2.55%	2.82%	2.45%	2.92%	2.45%	2.60%	2.81%
2300	2.85%	2.99%	2.93%	2.77%	2.75%	2.75%	2.65%	2.70%	2.90%	2.73%	2.19%	2.80%	2.78%	2.92%	2.77%	2.47%	2.93%
2400	3.00%	2.89%	2.92%	2.80%	2.66%	2.79%	2.99%	2.86%	2.72%	2.97%	2.86%	2.78%	1.92%	2.92%	2.39%	2.34%	1.52%
2500	2.98%	2.91%	2.75%	2.84%	2.82%	2.83%	2.97%	2.65%	2.95%	2.75%	3.00%	2.76%	2.81%	2.92%	2.68%	2.91%	1.67%
2600	2.88%	2.82%	2.74%	2.87%	2.97%	2.86%	2.96%	2.80%	2.40%	2.97%	2.21%	2.74%	2.01%	2.91%	2.34%	2.78%	2.51%
2700	2.86%	2.85%	2.73%	2.89%	2.66%	2.89%	2.95%	2.61%	3.00%	2.77%	2.36%	2.72%	2.83%	2.92%	2.61%	2.66%	2.61%
2800	2.99%	2.87%	2.73%	2.92%	2.81%	2.92%	2.94%	2.75%	2.48%	2.97%	2.94%	2.70%	2.09%	2.91%	2.30%	2.54%	2.70%
2900	2.97%	3.00%	3.00%	2.77%	2.73%	2.94%	2.93%	2.58%	2.34%	2.78%	2.23%	2.69%	2.84%	2.92%	2.55%	2.44%	2.79%
3000	2.89%	2.91%	2.99%	2.80%	2.66%	2.73%	2.92%	2.71%	2.89%	2.60%	2.36%	2.67%	2.15%	2.91%	2.26%	2.91%	2.87%
3100	2.96%	2.94%	2.97%	2.97%	2.83%	2.94%	2.79%	2.96%	2.86%	2.92%	2.64%	2.85%	2.66%	2.76%	2.92%	2.79%	2.44%
3200	2.97%	2.98%	2.98%	2.85%	2.97%	2.98%	2.81%	2.81%	2.75%	2.77%	2.79%	2.86%	2.94%	2.81%	2.68%	2.73%	2.59%
3300	2.97%	2.92%	2.99%	2.89%	2.92%	2.81%	2.82%	2.95%	2.95%	2.97%	2.93%	2.88%	2.76%	2.85%	2.94%	2.68%	2.73%
3400	2.98%	2.96%	2.99%	2.93%	2.87%	2.86%	2.84%	2.81%	2.84%	2.83%	2.70%	2.89%	2.60%	2.89%	2.71%	2.64%	2.85%
3500	2.98%	3.00%	3.00%	2.97%	2.99%	2.90%	2.85%	2.94%	2.74%	2.70%	2.83%	2.90%	2.85%	2.93%	2.95%	2.59%	2.98%
3600	2.99%	2.95%	2.90%	2.87%	2.95%	2.94%	2.86%	2.81%	2.92%	2.89%	2.96%	2.91%	2.69%	2.97%	2.74%	2.55%	2.59%
3700	2.99%	2.98%	2.90%	2.91%	2.90%	2.97%	2.88%	2.93%	2.82%	2.76%	2.75%	2.92%	2.92%	3.00%	2.96%	2.98%	2.71%
3800	3.00%	2.93%	2.91%	2.94%	2.86%	2.82%	2.89%	2.81%	2.99%	2.94%	2.87%	2.93%	2.77%	2.64%	2.76%	2.93%	2.83%
3900	3.00%	2.96%	2.92%	2.98%	2.97%	2.86%	2.90%	2.93%	2.90%	2.82%	2.98%	2.94%	2.99%	2.68%	2.97%	2.88%	2.94%
4000	2.96%	3.00%	2.93%	2.88%	2.93%	2.90%	2.91%	2.81%	2.81%	2.98%	2.79%	2.95%	2.85%	2.72%	2.78%	2.84%	2.59%
4100	2.96%	2.95%	2.94%	2.92%	2.89%	2.93%	2.92%	2.92%	2.97%	2.87%	2.90%	2.96%	2.71%	2.75%	2.99%	2.79%	2.70%
4200	2.97%	2.98%	2.94%	2.95%	2.99%	2.96%	2.93%	2.81%	2.88%	2.76%	2.72%	2.96%	2.91%	2.79%	2.80%	2.76%	2.80%
4300	2.97%	2.94%	2.95%	2.98%	2.96%	2.99%	2.94%	2.92%	2.80%	2.91%	2.83%	2.97%	2.78%	2.82%	3.00%	2.72%	2.91%
4400	2.97%	2.97%	2.96%	2.89%	2.92%	2.87%	2.94%	2.81%	2.95%	2.81%	2.93%	2.98%	2.98%	2.85%	2.82%	2.69%	3.00%
4500	2.98%	3.00%	2.96%	2.92%	2.88%	2.90%	2.95%	2.91%	2.87%	2.95%	2.76%	2.98%	2.85%	2.88%	3.00%	2.65%	2.69%
4600	2.98%	2.96%	2.97%	2.95%	2.98%	2.93%	2.96%	2.81%	2.79%	2.85%	2.86%	2.99%	2.73%	2.91%	2.83%	2.99%	2.79%
4700	2.99%	2.98%	2.97%	2.98%	2.94%	2.96%	2.97%	2.91%	2.93%	2.98%	2.95%	3.00%	2.91%	2.94%	2.67%	2.95%	2.88%
4800	2.99%	2.95%	2.98%	2.90%	2.91%	2.98%	2.97%	3.00%	2.85%	2.89%	2.79%	3.00%	2.79%	2.97%	2.85%	2.91%	2.97%
4900	2.99%	2.97%	2.98%	2.93%	3.00%	2.87%	2.98%	2.90%	2.98%	2.79%	2.88%	2.74%	2.96%	2.99%	2.69%	2.87%	2.68%
5000	3.00%	3.00%	2.99%	2.96%	2.96%	2.90%	2.99%	2.99%	2.91%	2.92%	2.97%	2.75%	2.85%	2.12%	2.86%	2.84%	2.77%